



PAYS de BÈARN

Despuish l'aup italiana,
A truvèrs vilas, e monts, e lanas,
E dinc a la mar grana
Que senhoreja ua sobirana.

Entant de mila annadas
Qu'audin son arrider de mainada,
Sas cantas encantadas,
Sons mots d'amor de hemna tant aimada.

Jo que l'escotaèi
Com s'escota a parlar ua hada,
Jo que la servirèi
Dinc a la mea darrèra alenada.

Un dia, un beròi
Tots coneisheràn me jòrdan
Ma mair, ma sòr, ma hilha,
Ma bèra amor, qu'ei la lenga occitana.

Har còrda!



DAR L'EXEMPLE DONNER L'EXEMPLE

Sas cantas encantadas,
Sons mots d'amor de hemna tant aimada.
Jo que l'escotaëi
Com s'escota a parlar ua hada,
Jo que la servirèi
Dinc a la mea darrèra alenada.
Un dia, un beròi
Tots coneisheràn ma bossa.
Ma mair, ma sòr, ma hilha,
Ma bèra amor, qu'ei la lenga occitana.

Collectivitats engatjadas en l'aprendissatge e l'usatge deu bearnés !

Des collectivités engagées dans l'apprentissage et l'usage du béarnais !

QUÉ

- **Accompagner l'apprentissage et l'usage du béarnais** dans les collectivités,
- **Former, sensibiliser les élus et agents** à la langue et la culture béarnaise,
- **Envisager un « protocole d'accueil culturel et linguistique »** pour les nouveaux entrants,
- **Valoriser et faire reconnaître la compétence linguistique béarnaise** par les employeurs.

PER
QUÉ

Pour que les collectivités se positionnent au premier rang de cette valorisation culturelle.

QUIN

- En collaborant avec **les opérateurs linguistiques** et **culturels** du territoire.



QU'AC AN HÈIT !

L'équipe du Pays de Béarn a suivi une **formation professionnelle linguistique et culturelle**.

TÀ'N SÀBER MÒI
PAYS DE BÉARN

